

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal

STUDY

You have Downloaded, yet Another Great Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ www.saexampapers.co.za



SA EXAM
PAPERS



education

Department:
Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

KEREITE YA 12

SESOTHO PUO LAPENG YA (HL)

PAMPIRI YA 1 (P1)

PUDUNGWANA 2009

MEMORANDAMO

MATSHWAO: 70

Memorandamo ona o e na le maqephe a 7.

KAROLO YA A: TEKOKUTLWISISO**POTSO YA 1****TEMA YA 1**

- 1.1 Ka mora boikwetliso ba Dispringbok/letsatsi pele ho papadi ya bona/Letsatsi pele ba kopana le Australia/thapama/Ka la 25 Motsheanong 2005. ✓ (1)
- 1.2 Homela sheba feela tse hlahang temeng ✓ (1)
- 1.3 Ke ho kgothalletsa babadi ho ba le moya wa poelano kapa ho kgothalletsa babadi ho ba le lerato la papadi ya rugby kapa ho phahamisa dibapadi tsa Dispringbok. /Ho fedisa kgethollo ya merabe/Ho bontsha hore Maporesident Mandela o ne a kopanya merabe e fapaneng. ✓✓ (2)
- 1.4 O ne a ilo kgothatsa le ho tshehetsa sehlopha/Batho ba be le moya wa poelano ho tshehetsa le ho kgothatsa sehlopha sa Dispringbok. ✓✓ (2)
- 1.5 Tema e bua ka hore motho ha a ne a le moo Silvermine, o ne a bona Table Mountain/... fatelana makwatsi mane Cape Town hlohleng ya Kapa (Cape Peninsula). /O bone moo lewatle la India le kopanang le la Atlantiki ✓ (1)
- 1.6 1.6.1 Ho tla ba hobe/ho tla dubeha/ho tla ba moferefere./Ho tla nka ho sa bola/Ho se ngwana e motle./Ho tla ba thata/Ho tla senyeha. ✓✓ (2)
- 1.6.2 Re a le tshehetsa/Ho ba thusa. ✓✓ (2)
- 1.7 E ne e le mohopolo feela ✓ hobane o ne a se na bonnete ba ho re dihlopha tse ding di tla bapala jwang. /hobane seo ho buwang ka sona ha se so etsahale. ✓✓ **(Ela hloko:Moithuti ha a ka ngola karabo e fosahetse empa lebaka e le le ngotsweng, o fositse potso eo kaofela)** (3)
- 1.8 Di tsosa moya wa poulelo le wa ho tsotella dihlopha (batho) tsohle ka hara naha. ✓ Tema e bontsha ka moo moporesidente a ileng a kgathalla sehlopha seo boholo e neng e le sa Makgowa a se bontsha hore ke karolo ya naha le sona. ✓✓ phedisano setjhabeng **(Motshwayi a shebe moelelo o teng karabong)** (3)
- 1.9 E, di a e ama ✓. Ho bolelwa hore Dispringbok e ne e le sehlopha sa Makgowa feela ntle le motho e motsho a le mong to, naheng eo boholo ba baahi e leng batho ba batsho. ✓✓ **(Moithuti a ka nna a re, ho jwalo/ke nnete)** Lebaka le leng mohlalobuwa a ka re Moporesidente a ba hopotsa hore naha ena key a rona bohle. (3)

[20]

TEMA YA 2

- 1.10 Ke ba ha Clover/Danone ✓ (1)
- 1.11 Ya strawberry ✓ (1)
- 1.12 Di fapana ka boholo ✓✓ le mmala
ka sebopeho ✓✓ Setshelo se seng se tshetse low fat ha e nngwe se sa
ngolwa low fat/Setshelo se seng se ngotswe ka mongolo o moholo ha se
seng se ngotswe ka mongolo o monyane. (2)
Kgetha e le nngwe feela
- 1.13 (1)
- | E ka letsohong le letshehadi | E ka letsohong le letona ✓ |
|--|---|
| 1. E nnyane mme e tshwareha ha bonolo. ✓ | E kgolo mme moreki a ka nwa e ngata✓ |
| 2. E bobebe✓ | Ha e na mafura a nontshang. ✓ |
| 3. Mongolo ke o moholo, o a baleha | E ka nowa ke batho ba bangata |
| 4. E na le mafura. | E ka sebedisetswa mesebetsi e meng hape |
| 5. E a matlafatsa | E a matlafatsa |
| 6. E ka sebedisetswa mesebetsi e meng hape | E ka sebedisetswa mesebetsi e meng hape |
| Kgetha tse lekanang matshao feela | |
- (2)
(2)
- 1.14 Ho kgothalletsa bareki ho reka sehlahiswa sena./Ho hohela bareki/ho rekisetsa/fihlella bareki ba fapaneng. ✓ (1)
[10]

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A: 30

KAROLO YA B: KGUTSUFATSO**POTSO YA 2****Mehopolo e lebelletsweng**

Thabo o ne a apere hantle mohla nyewe ya hae le mosadi wa hae Maleshwane. Maleshwane le bana ba ne ba apare diaparo tse tswapohileng. Thabo o ne a shebuwe hampe ke batho bohle ba neng ba le ka lekgotleng la dinyewe. Maleshwane o ile a bolella lekgotla hore Thabo o lonya ha a rekele bana dijo. Mokomishenara o ile a re bopaki boo Maleshwane a faneng ka bona ke ba nnete. Mokomishenara o ile a diha nyewe. Thabo o lokela ho lefa diranta tse lekgolo ka kgwedi.

Ela Hloko : (Mohlalubuwa a ka re Thabo o itse o ne a jele koto mohla letsatsi la nyewe...)

(Palo ya mantswe = 91)

Kabo ya matshwao:

1. Matshwao a dintlha tse supileng
2. Tshebediso ya puo

(7)

(3)

- Ho se fokotswe letshwao le leng (1) matshwaong ohle ao mohlalobuwa a a fumaneng (dintlheng tse supileng le puo) bakeng sa ha a sa bontsha palo ya mantswe kapa ha palo ya mantswe e fosahetse.
- Motshwayi a batlane le dintlha tse supileng. A nehelane ka letshwao bakeng sa ntlha e nngwe le e nngwe.
- Sebopeho seo mohlalobuwa a ngotseng ka sona a se nkele matshwao, ha a ngotse ka dintlha kapa seratswana.
- Mohlalobuwa a se tingwe matshwao bakeng sa ho se sebedise mantswe a hae.
- **Puo**

Mohlalobuwa a abelwe matshwao tjena bakeng sa puo:

- ha mohlalobuwa a hlahisitse dintlha tse **1 – 3**, a abelwe letshwao le **1** bakeng sa puo
- ha mohlalobuwa a hlahisitse dintlha tse **4 – 5**, a abelwe matshwao **2** bakeng sa puo
- ha mohlalobuwa a hlahisitse dintlha tse **6 – 7**, a abelwe matshwao a **3** bakeng sa puo.

Kotlo bakeng sa diphoso:

- Kgutsufatso e fetang ka mantswe a 5, e se tswelle pele ho tshwauwa ho hang;
- Kgutsufatso e kgutshwane empa e fupere dintlha tse hlokehang e tshwauwe, mme mohlalobuwa a se nehwe kotlo;
- Tshebediso ya puo e nang le diphoso (tshebediso e fosahetseng ya puo, ya mopeleto le ya matshwao a puo) ho fokotswe matshwao ka tsela ena:

diphoso tse 0 – 4	> ho se nkuwe matshwao
diphoso tse 5 – 10	> ho fokotswe letshwao le 1
diphoso tse 11 – 15	> ho fokotswe matshwao a 2
diphoso tse 16 le ho feta	> ho fokotswe matshwao a 3

- Bakeng sa ho qotsa le ho sebedisa **dipolelo tse feletseng** jwalo ka ha di le jwalo ho tswa temeng, mohlahlobuwa a fokoletswe matshwaong ohle ao a a fumaneng ka tsela ena:

dipolelo tse 0 – 3 > ho se nkuwe matshwao

dipolelo tse 4 – 5 > ho fokotswe letshwao le 1

dipolelo tse 6 – 7 > ho fokotswe matshwao a 2

ELA HLOKO:

Ha motshwayi a tshwaya, a bontshe diphoso (tsa puo, mopeleto, ho arohannngwa/ho kopannngwa ha mantswe) tse entsweng ke mohlahlobuwa ka ho di sehella mola ka tlase. Ha mohlahlobuwa a nepile, motshwayi a bontshe ka ho etsa letshwao la ho nepa (\checkmark), mme ha a fositse a bontshe ka sekere (X).

ELA HLOKO: Mohlahlobuwa a se ngole dikgutsufatso tsa mantswe ntle le haeba dikgutsufatso tseo di ne di hlahisitswe temeng. Maamong a jwalo, kgutsufatso e balwe jwalo ka lentse le feletseng.

Qetellong, ha motshwayi a se a tshwaile a bontshe kabo ya matshwao ka ho sebedisa sekala sena se latelang:

Dintlha tse tadingwang	Matshwao	Senotlolo
Dintlha	7	Din =
Tshebediso ya puo	3	Tp =
Matshwao kaofela	10	

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B: 10

KAROLO YA C: THUTAPUO LE TSHEBEDISO YA PUO**POTSO YA 3**

- 3.1 Lehloyo/lehloo √> ho bonahala lehloyo e le lona le renang dipakeng tsa batho bana. √ (le ha mohlahlobuwa a sebedisitse lentswe 'lehloyo' polelong ka tsela e nepahetseng a fuwe matshwao a mabedi) Ela hloko polelo e be e mohlahlobuwa a ipopetseng yona. (2)
- 3.2 3.2.1 Lerato le fokolang le moyafala hang ha le fihla **mohoding** o teteaneng. √ (1)
- 3.2.2 Taba eo ha e fihla **ho/ha moruti** ya hla ya baka pherakano e kgolo.√ (1)
- 3.3 3.3.1 Bohlanya le bokako **di thibelwa/thijelwa** ke melao e metjha naheng ena. (2)
Bohlanya le bokako naheng ena **di thibelwa/thijelwa** ke melao e metjha. √√
- 3.3.2 Ke lenyalo lefe le tjetjhiswang anthe mohlankana ke eo o **kwenehetswe** ke morwetsana.?√√ (2)
- 3.4 3.4.1 Karohano/ho arohana > Ho bonahala ho na le karohano dipakeng tsa Lucie le Rasello. (le ha mohlahlobuwa a sebedisitse lentswe 'karohano/ho arohana' polelong ka tsela e nepahetseng a fuwe matshwao a mabedi) Ela hloko polelo e be e mohlahlobuwa a ipopetseng yona mme ho arohanya motshwayi a hlokomele hore e sebediswe jwalo ka lebitso. √√ (2)
- 3.4.2 Kgoeletso/ho hoeletsa > Kgoeletso e etswa makgetlo pele ho lenyalo la baratani. (le ha mohlahlobuwa a sebedisitse lentswe 'kgoeletso/ho hoeletsa' polelong ka tsela e nepahetseng a fuwe matshwao a mabedi) Ela hloko polelo e be e mohlahlobuwa a ipopetseng yona mme ho arohanya motshwayi a hlokomele hore e sebediswe jwalo ka lebitso. Motshwayi a hlokomele mopelete wa kgoeletso e seng **kgweeletso** √√ (2)
- 3.5 3.5.1 Boitlamo le dikano tseleng ya lerato **ha se** ntho tse fetang jwalo ka mohodi feela. √√
- Boitlamo le dikano tseleng ya lerato ke ntho **tse sa** feteng jwalo ka mohodi feela (2)
- 3.5.2 **Ha se** lengolo le kopang moruti hore a mpe a busetse lenyalo la Lucie le Rasello morao.√√
kapa
Ke lengolo le kopang moruti hore a mpe a **se busetse** lenyalo la Lucie le Rasello morao.
kapa
Ke lengolo le **sa kopeng** moruti hore a mpe a busetse lenyalo la Lucie le Rasello morao. (2)

(Motshwayi a hlokomele hore mohlahlobuwa a ka ngola 'hase' mona mme a abelwe letshwao le le leng.)

- 3.6 Mookgo /meokgo > Rasello o lla ka ntshi mme mookgo/meokgo ha o/e tswe. √√
(Motshwayi a fane ka matshwao a mabedi ha mohlahlobuwa a sebedisitse lentswe 'meokgo' polelong).Ela hloko mopeleto wa lentswe 'mookgo' o nepahale e seng 'mokgo' (2)
- 3.7 Moruti o amohetse lengolo √ le **mo** kopang √ hore a mpe a busetse lenyalo la Rasello le Lucie morao. √√

KAPA

- Moruti o amohetse lengolo√ le kopang √ hore a mpe a busetse lenyalo la Rasello le Lucie morao.√√ (4)
- 3.8 3.8.1 Ha e le Rasello yena o/a hlalosa hore o ntse a ithatela Lucie.√ (1)
- 3.8.2 Ho bolelwa hore baratani bao bobedi ba arohane, ha ho sa okgelanwa mollo.√ (1)
- 3.9 3.9.1 Lucie a mpe a kgutlise maikutlo tabeng ena hle.√√ (2)
- 3.9.2 Lelapa la boLucie la hla la ngola lengolo kapele. √√ (2)
- 3.10 Motho a bolella /jwetsa√ (ntate) moruti hore jwale ena/(eo) taba e ba emisa dihlooho. √
kapa
 Motho a re ho ntate moruti jwale ena/eo/eno taba e ba emisa dihlooho. (2)

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA C: 30

MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA: 70